

# 2021 Moralo wa ho Ruta wa Selemo – Kotara ya 1: Sesotho Puo ya Lapeng: Kereiti ya 11

KOTARA YA 1 (matsatsi a 45)	Beke ya 1 27-29 Pherek (matsatsi a 3)	Beke ya 2 1-5 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 3 8-12 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 4 15-19 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 5 22-26 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 6 1-5 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 7 8-12 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 8 15-19 Tlhaku (matsatsi a 5)	Beke ya 9 23-26 Tlhakube (matsatsi a 4)	Beke ya 10 29-31 Tlhaku (matsatsi a 3)
SLKT										
<b>Bokgoni:</b> Ho Mamela le ho Bua  Ho Bala le ho Boha  Ho Ngola le ho Nehelana  Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Di kenelletse ho bokgoni kaofela)	Ho tsebisa bathuti ka phaposing ya boithutelo <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo (Mawa a ho tshetlehelela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso)</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> Nako: hora e 1  <b>BEKE YA PELE</b> <b>Teko ya motheo</b> Tekolo ya motheo ya bathutimmo. Ho buisana ka teko ya motheo.  <b>Ho lelekela dingolwa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Makgetha a sehlooho a ditema le dikarolo tsa buka, a kenyelleditse dibuka tsa dingolwa</b></li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Novele/Tsa bohohoholo (Dipuo tsa Afrika)</li> <li>Terama/tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> </li> </ul> Nako: Dihora tse 3  Ho sekaseka makgetha a ditema tsa kgokahano Ho sekaseka makgetha a mefuta ya meqoqo <ul style="list-style-type: none"> <li>Wa phetelo</li> <li>O hlaosang</li> <li>Wa ngangisano</li> </ul> <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <b>Tshebetso ya ho ngola</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 3	Ho mamela bakeng sa kutlwisiso (E tsebisang, e hlahlobang, e ananelang le e sebediswang mmoho le tse ding) Nako: hora e 1  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho balla kutlwisiso:</b> Mawa a ho sebedisa ditema tse ngotsweng Sheba 3.2 (SLKT)</li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/Inthaviu/emeli.  <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <b>Tshebetso ya ho ngola</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4	<b>Puo e sa hlophiswang:</b> Makgetha le melao (Mawa a ho tshetlehelela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso) Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. Nako: hora e 1  <b>Ho balla kutlwisiso:</b> Kgodiso ya tlontlontse le tshebediso ya puo. Dibopeho tsa dipolelo <b>Ho ithuta dingolwa</b> Nako: Dihora tse 4  <b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/Inthaviu/emeli.  <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <b>Tshebetso ya ho ngola</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4	<b>Puo e sa hlophiswang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao (Mawa a ho tshetlehelela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso)</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> Nako: hora e 1  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ngola kgutsufatso</b></li> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <b>Moqoqo:</b> 1 x O tebisang maikutlo/ o sa tshetseng lehlakore/ wa kgang  <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4	Ho kena dipakeng Puo e hlophiswang <ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao</li> <li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li> </ul> Nako: hora e 1  <b>Tekolobotjha/Teko ya 1 ya ho kena dipakeng: Puo jwalo ka ha e sebediswa.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ho ithuta dingolwa</b> <b>Tekolobotjha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Novele/Tsa bohohoholo (Dipuo tsa Afrika)</li> <li>Terama/tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> </li> </ul> Mosebetsi o entsweng kotareng ya 1 Nako: Dihora tse 3  <b>Mofuta wa Moqoqo:</b> 1 x O tebisang maikutlo/ o sa tshetseng lehlakore/ wa kgang  <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.  <b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>Kgetho ya mantswa</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4					
<b>Tsebo ya mantlha e hlokwang</b>	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano. Bokgoni ba ho ngola, Sebopeliso le makgetha a mefuta ya meqoqo kgokahano, ho ngola seratswana	Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Ho ngola kgutsufatso Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a ditema tsa meqoqo le ho ngola seratswana.	Bokgoni ba ho mamela/ba ho bua Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Ho ngola kgutsufatso Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, Sebopeliso le makgetha a meqoqo le ditema tsa kgokahano					
<b>Mehlopi (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa ho ithuta</b>	Mehlopi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehlopi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehlopi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehlopi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehlopi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi					

KOTARA YA 1 (matsatsi a 45)	Beke ya 1 27-29 Pherek (matsatsi a 3)	Beke ya 2 1-5 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 3 8-12 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 4 15-19 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 5 22-26 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 6 1-5 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 7 8-12 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 8 15-19 Tlhaku (matsatsi a 5)	Beke ya 9 23-26 Tlhakube (matsatsi a 4)	Beke ya 10 29-31 Tlhaku (matsatsi a 3)
Tekanyetso e sa Hlophiswang: Ho Lokisa	Mosebetsi ya Pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano.		Mosebetsi ya Pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Mosebetsi ya nnete ya ho mamela j.k phatlalatso tsa radiyo		Mosebetsi ya Pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1: Dipotso tsa Ditema tse Bohuwang, Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano.		Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1: Ho ngola kgutsufatso/Dipotso tsa Ditema tse Bohuwang Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano.		Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola Meqoqo Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola ditema tsa kgokahano. Tsepamisa maikutlo ho dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo.	
SBA Tekanyetso e Hlophisitswen g			Mosebetsi 1: Tsa molomo (matshwao 15) Ho mamela bakeng sa kutlwisiso		Mosebetsi 2: Ho ngola (Matshwao a 25) Ditema tsa kgokahano		Mosebetsi 3: Tsa molomo (Matshwao a 15) Puo e sa hlophiswang.		Mosebetsi 4: Test 1: (Matshwao a 35) Puo jwalo ka ha e sebediswa Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo.	

## 2021 Moralo wa ho Ruta wa Selemo – Kotara ya 2: Sesotho Puo ya Lapeng: Kereiti ya 11

Kotara ya 2 Matsatsi a 51	Beke ya 1: 13-16 Mmesa (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 19-23 Mmesa (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 28-30 Mmesa (matsatsi a 3)	Beke ya 4: 3 -7 Motsheano (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 10-14 Motshean (matsatsi a 5)	Beke ya 6 17-21 Motshea (matsatsi a 5)	Beke ya 7 24-28 Motshea (matsatsi a 5)	Beke ya 8 31 Motsh - 4 Phupj (Matsatsi a 5)	Beke ya 9 7-11 Phupj (matsatsi a 5)	Beke ya 10 14-18 Phupjan (matsatsi a 4)	Beke ya 11 21-25 Phupjane
SKLT											
<p><b>Bokgoni:</b> Ho Mamela le ho Bua</p> <p>Ho Bala le ho Boha</p> <p>Ho Ngola le ho Nehelana</p> <p><b>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</b> (Di kenelletse ho bokgoni kaofela)</p>	<p>• Makgetha le melao molomo (Mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso)</p> <p>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwellisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</p> <p>Teko e sa hlophiswang ya motheo ya mosebetsi wa Kotara ya 1 Tekolo ya motheo ya baithutimmo. Ho buisana ka teko ya motheo.</p> <p><b>Tekolobotjha ya Kotara 1 ya dikahare/ bokgoni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Novele/Tsa bohoholo (Dipuo tsa Afrika)</li> <li>• Terama/tshwantshiso</li> <li>• Dithothokiso</li> </ul> <p>Nako: hora e le 1 le metsotso e 30</p> <p>Ho sekaseka makgetha a <b>ditema tsa kgokahano</b> e entsweng kotareng e fetileng Ho sekaseka makgetha a <b>mefuta ya meqoqo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wa phetelo</li> <li>• O hlalolang</li> <li>• Wa ngangisano</li> </ul> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 3</p>	<p><b>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwellisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</li> <li>• Kgutsufatso</li> <li>• Ho ithuta dingolwa Nako: Dihora tse 3</li> </ul> <p><b>Moqoqo:</b> 1 x wa kgang /O tebisang maikutlo/ o sa tshetseng lehlakore</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 3</p>	<p><b>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwellisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</li> <li>• Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho</li> <li>• Ho ithuta dingolwa Thothokiso eo ba sa ithutang yona Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p><b>Dipuisano tse sa hlophiswang/ ditherisano /dipuisano/inthaviu/puo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho sebedisa melao Nako: hora e le 1</li> </ul> <p><b>Ho balla kutlwisiso:</b> <b>Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang</b> mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ithuta dingolwa Thothokiso eo ba e rutilweng) Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p><b>Dipuisano tse sa hlophiswang/ ditherisano /dipuisano/inthaviu/puo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho sebedisa melao Nako: hora e le 1</li> </ul> <p><b>Ho balla kutlwisiso:</b> <b>Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang</b> mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ithuta dingolwa Thothokiso eo ba e rutilweng) Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p><b>Dipuisano tse sa hlophiswang/ ditherisano /dipuisano/inthaviu/puo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwellisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</li> <li>• Ho balla kutlwisiso: • Kgodiso ya tlotlontswe le tsebediso ya puo. • Dibopeho tsa dipolelo</li> <li>• Ho ithuta dingolwa Moqoqo wa thothokiso (Eo ba e rutilweng) Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p><b>Dipuisano tse sa hlophiswang/ ditherisano /dipuisano/inthaviu/puo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwellisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</li> <li>• Ho balla kutlwisiso: • Kgodiso ya tlotlontswe le tsebediso ya puo. • Dibopeho tsa dipolelo</li> <li>• Ho ithuta dingolwa Moqoqo wa thothokiso (Eo ba e rutilweng) Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p><b>Dipuisano tse sa hlophiswang/ ditherisano /dipuisano/inthaviu/puo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwellisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</li> <li>• Ho balla kutlwisiso: • Kgodiso ya tlotlontswe le tsebediso ya puo. • Dibopeho tsa dipolelo</li> <li>• Ho ithuta dingolwa Moqoqo wa thothokiso (Eo ba e rutilweng) Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p><b>Ho kena dipakeng Puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwellisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</li> </ul> <p><b>Tekolobotjha/Teko ya 2: Dingolowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ithuta dingolwa <b>Tekolobotjha</b></li> <li>• Novele/Tsa bohoholo (Dipuo tsa Afrika)</li> <li>• Terama/tshwantshiso</li> <li>• Dithothokiso</li> </ul> <p>Mosebetsi o entsweng kotareng ya 2 Nako: Dihora tse 3</p> <p><b>Mofuta wa Moqoqo</b> <b>Ditema tsa kgokahano tseo ba ithutioeng tsona</b></p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 3</p>	<p><b>Ho kena dipakeng Puo e hlophisitsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwellisa le ho nehelana. Nako: hora e le 1</li> </ul> <p><b>Tekolobotjha/Teko ya 2: Dingolowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ithuta dingolwa <b>Tekolobotjha</b></li> <li>• Novele/Tsa bohoholo (Dipuo tsa Afrika)</li> <li>• Terama/tshwantshiso</li> <li>• Dithothokiso</li> </ul> <p>Mosebetsi o entsweng kotareng ya 2 Nako: Dihora tse 3</p> <p><b>Mofuta wa Moqoqo</b> <b>Ditema tsa kgokahano tseo ba ithutioeng tsona</b></p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 3</p>	<p><b>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</b> Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano,</p> <p><b>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</b> Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano</p> <p><b>Bokgoni ba ho Mamela/ho bua</b> Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeliso le makgetha a mefuta ya meqoqo</p> <p><b>Bokgoni ba ho Mamela/ho bua</b> Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho, sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano.</p> <p><b>Bokgoni ba ho Mamela/ho bua</b> Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a mefuta ya Meqoqo le ditema tsa kgokahano Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le matshwao a ho ngola ditema tsa kgokahano.</p>
Tsebo ya mantlha e hlokwang	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano,	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Ho ngola kgutsufatso Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeliso le makgetha a mefuta ya meqoqo, ho ngola seratswana	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, Sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeliso le makgetha a mefuta ya meqoqo	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho, sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano.	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a mefuta ya Meqoqo le ditema tsa kgokahano Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le matshwao a ho ngola ditema tsa kgokahano.	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a mefuta ya Meqoqo le ditema tsa kgokahano Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le matshwao a ho ngola ditema tsa kgokahano.	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a mefuta ya Meqoqo le ditema tsa kgokahano Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le matshwao a ho ngola ditema tsa kgokahano.	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a mefuta ya Meqoqo le ditema tsa kgokahano Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le matshwao a ho ngola ditema tsa kgokahano.	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a mefuta ya Meqoqo le ditema tsa kgokahano Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le matshwao a ho ngola ditema tsa kgokahano.	Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a mefuta ya Meqoqo le ditema tsa kgokahano Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le matshwao a ho ngola ditema tsa kgokahano.

Kotara ya 2 Matsatsi a 51	Beke ya 1: 13-16 Mmesa (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 19-23 Mmesa (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 28-30 Mmesa (matsatsi a 3)	Beke ya 4: 3 -7 Motsheano (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 10-14 Motshean (matsatsi a 5)	Beke ya 6 17-21 Motshea (matsatsi a 5)	Beke ya 7 24-28 Motshea (matsatsi a 5)	Beke ya 8 31 Motsh - 4 Phupj (Matsatsi a 5)	Beke ya 9 7-11 Phupj (matsatsi a 5)	Beke ya 10 14-18 Phupjan (matsatsi a 4)	Beke ya 11 21-25 Phupjane
Mehloti (ntle le bukakgollo) ho ntlafatsa ho ithuta	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 1: mosebetsi wa kgutsufatso	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 1: Mosebetsi wa kgutsufatso/dibopeho tsa puo le melao	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Test ya 2: Dingolwa					
Tekanyetso e sa Hlophiswang: Ho Lokisa	Mosebetsi wa dingolwa Mosebetsi ya pele ho ho bala o entsweng Kotareng ya 1. Tsepamisa maikutlo ho Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.meqoqo	Mosebetsi wa dingolwa Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ho ngola moqoqo. Mesebeti ya ho ngola kgutsufatso	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutang yona.	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi ya ho fumana moelelo wa ditema tse bohuwang/thothokiso eo ba sa ithutang yona.	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa kgokahano. Mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao/moqoqo wa thothokiso.	Ditokiso tsa Teko ya 2: Dingolwa					
SBA Tekanyetso e Hlophisitsweng		Mosebetsi wa 5 Ho ngola: (matshwao a 50) Moqoqo O tebisang maikutlo/o sa tshhehetseng lehlakore/wa kgang	Mosebetsi wa 6 Tsa molomo: (Matshwao a 10) Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng			Mosebetsi wa 7 Teko ya 2: (matshwao a 35) Dingolwa: Dithothokiso: Thothokiso e 1 eo ba ithutleng – moqoqo wa sengolwa (10) Thothokiso e le nngwe eo ba sa i8t5hutang yona – Dipotso tse kgutshwanyane (10) Novele/sa bohoholo /terama - Dipotso tse kgutshwanyane. (15)					



2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 11 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

Kotara ya 3 Matsatsi a 52	Beke ya 1: 13-16 Phup (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 19-23 Phup (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 26-30 Phup (matsatsi a 5)	Beke ya 4: 02-06 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 10-13 Phato (matsatsi a 4)	Beke ya 6: 16-20 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 7: 23-27 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 8: 30 Phato-03 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 9 6-10 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 10 13-17 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 11 20-23 Loetse (matsatsi a 4)
<b>Mehlodi (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa ho ithuta</b>	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 1 bakeng sa mosebetsi wa kgutsufatso Pampiri ya 1 bakeng sa mosebetsi ya ditema tsa bohuwang/mosebetsi ya kgutsufatso	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 2/ Pampiri ya 1	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 1 bakeng sa mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao ya puo	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo Pampiri ya 1 bakeng sa mosebetsi ya dibopeho tsa puo le melao ya puo	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance: Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi
<b>Tekanyetso e sa Hlophiswang:</b>	Mosebetsi wa dingolwa. Mosebetsi ya pele ho ho bala dingolwa o entsweng Kotareng ya 3 Tsepamisa ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ditema tsa kgokahano.	Mosebetsi wa dingolwa. <b>Tshebetso wa ho ngola mosebetsi ya meqoqo</b> <b>Mosebetsi wa ditema tse bohuwang/moqoqo wa dingolwa</b>	<b>Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola kgutsufatso/Thothokiso eo ba sa ithutang yona	<b>Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola kgutsufatso/Thothokiso eo ba sa ithuteng yona	<b>Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola kgutsufatso/Thothokiso eo ba sa ithuteng yona	<b>Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola kgutsufatso/Thothokiso eo ba sa ithuteng yona	<b>Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho ngola kgutsufatso/Thothokiso eo ba sa ithuteng yona	<b>Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa dibopeho tsa puo le melao ya puo/ <b>Moqoqo wa thothokiso</b>	<b>Tshebetso ya ho ngola mosebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa dibopeho tsa puo le melao ya puo/ <b>Moqoqo wa thothokiso</b>		
<b>SBA</b> Tekanyetso e Hlophisitsweng				Mosebetsi wa 8 Dingolwa: (matshwao a 35) Asaenement/projeke				Mosebetsi wa 9 Tsa molomo: (Matshwao 10) Puo e hlophisitsweng			

# 2021 Moralo wa ho Ruta wa Selemo – Kotara ya 4: Sesotho Puo ya Lapeng: Kereiti ya 11

Kotara ya 4 Matsatsi a 47	Beke ya 1: 05-08 Mphalane (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 11-15 Mphalane (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 18-22 Mphalane (matsatsi a 5)	Beke ya 4: 25-29 Mphalane (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 1-5 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 6: 8-12 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 7 15-19 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 8 22-26 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 9 29 Nov – 3 Tshitwe (matsatsi a 5)	Beke ya 10 6- 8 Tshitwe (matsatsi a 3)
<b>SLKT</b>										
<b>Bokgoni:</b>  Ho Mamela le ho Bua  Ho Bala le ho Boha  Ho Ngola le ho Nehelana    Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Di kenelletse ho bokgoni kaofela)	<p>Ho hlalisa sebui/ho etsa puo ya teboho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho sebedisa melao</li> </ul> <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ho balla kutlwisiso:</b> Mawa a ho sebedisa ditema tse ngolwang. Sheba 3.2</li> <li>• <b>Ho ithuta dingolwa</b> Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Moqoqo:</b> 1 x wa kgang/O tebisang maikutlo/o sa tshhehatseng lehlakore</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p>Ngangisano/Dipuisano tsa phanele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ho balla kutlwisiso:</b> Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuhang.</li> <li>• <b>Ho ithuta dingolwa</b> Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Tema ya kgokahano:</b> Lengolo la setswalle / semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophallalatsing/ Tokomane ya Boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso /Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ Nalane ya bophelo ba mofu/ raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso /tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine/ Puo/Puisano/ inthaviu/emeili.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <b>Tshebetso ya ho ngola</b> Ho etsa moralo/ ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p>Boitokisetso ba hlahlobo <b>Ho boeletsa</b> Dipuisano tse sa hlophiswang/ditherisano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> </ul> <p>Nako: Hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ho balla kutlwisiso:</b> Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa puo le tshebediso</li> <li>• <b>Dingolwa:</b> Padi/ Sengolwa sa bohoholo/ Tshwantshiso &amp; Thothokiso Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Ditema tsa kgokahano</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p>Ho boeletsa Dipuisano tse sa hlophiswang/ditherisano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> </ul> <p>Nako: Hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ho balla kutlwisiso:</b> Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa puo le tshebediso</li> <li>• <b>Dingolwa:</b> Padi/ Sengolwa sa bohoholo/ Tshwantshiso &amp; Thothokiso Nako: Dihora tse 4</li> </ul> <p><b>Ditema tsa kgokahano</b></p> <p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso,</li> <li>• Kgetho ya mantswa</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</b> Nako: dihora tse 4</p>	<p>Dinoutsu kapa tataiso ya Tlhahlobo ya mafelo a selemo <b>Mosebetsi wa 10:</b></p> <p><b>Tlhahlobo ya mafelo a selemo: (matshwao a 300 )</b> <b>Pampiri ya 1 – Tshebediso ya puo (matshwao a 70) – dihora tse 2</b> <b>Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2,5</b> <b>Pampiri ya 3 – Ho ngola (matshwao a 100) – dihora tse 3.</b> <b>Pampiri ya 4 – *Tsa molomo (matshwao a 50)</b></p> <p><b>*Tsa molomo: Bakeng sa mosebetsi wa tekanyetso wa semmuso: Baithuti ba lokela ho etsa mosebetsi o le mong wa ho mamela. (Mosebetsi wa 1), puo e le nngwe e sa hlophiswang (Mosebetsi wa 3), le Dipuo tse hlophisitsweng tse 2 KAPA Puo e hlophisitsweng e le nngwe le ho balla hodimo ho sa hlophiswang. (Mosebetsi wa 6 le Mosebetsi wa 9).</b></p>					
<b>Tsebo ya mantlha e hlokwang</b>	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo, sebopeho le makgetha a mefuta ya Meqoqo, ho ngola seratswana.	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuhang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola- ho ngola kgutsufatso Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha ditema tsa kgokahano	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano						
<b>Mehodi (ntle le bukagakollo) ho ntlafatsa ho ithuta</b>	Mehodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo	Mehodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo	Mehodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo	Mehodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Study Guide : Ho ngola Second Chance:Study Guide: Temoho ya Puo e Hlokolosi Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa tlhahlobo						
<b>Tekanyetso e sa Hlophiswang:</b>	<b>Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1:</b> Araba dipotso tsa Tekokutlwisiso, ho ngola kgutsufatso. Ditema tse bohuhang.	<b>Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1:</b> Araba dipotso tsa Papatso le khathunu	<b>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho boeletsa dingolwa	<b>Tshebetso ya ho ngola mesebetsi ya ditema tsa kgokahano.</b> Mosebetsi wa ho boeletsa dingolwa						
<b>SBA Tekanyetso e Hlophisitsweng</b>										